

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кырыкыйская основная общеобразовательная школа имени С.Е.Дадаскинова»
678235 Верхневилуйский улус, село Кырыкый, ул. Советская 4. тел: 8-41133-24126

Рассмотрено на заседании МО <u>Минус</u> Протокол № <u>1</u> « <u>30</u> » <u>сентября</u> 2015 г.	Согласовано: Зам. директора по УР <u>Ж. А. Егорова</u> « <u>04</u> » <u>сентября</u> 2015 г.	Утверждено: Директор МБОУ «КООШ» <u>В. П. Николаев</u> Приказ № <u>408-с</u> от « <u>04</u> » <u>сентября</u> 2015 г.
---	---	---

**Рабочая программа
по предмету:
«Культура народов Республики Саха»
6 класс
2015 – 2016 учебный год**

Составитель:
Григорьева П.Н., учитель технологии
МБОУ «КООШ»
Высшая квалификационная категория

Быыаары сурук

Федеральной государственной үөрэх стандартын методологической тирэбинэн буолбут «Россия гражданинын лиичинэин духуобунаска, сирдээх-майгыга иитии уонна сайыннарыы кэнсиэпсийэтигэр», «Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программатыгар олобуран «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмет улэлиир программата онобулунна: Дьокуускай- Бичик, 2007.

«Саха Республикатын норуоттарын культурата» улэлиир программа сыала-соруга: Лиичинэс духуобунас, сир-майгы быыытынан сайдыытын уонна ытык ойдобуллэр систиэмэлэрин баылаабын биир суолунан культуроведческой компетенцияны инэриит буолар.

Улэлиир бырагыраама тирэбинэн онобуллубут докумуоннэрэ:

- ФЗ №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании РФ»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год».
- Федеральный базисный учебный план
- Кырыкый сурун оскуолатын 2015-2016 с. уорэх былаана
- «Саха Ороспуубулукэтин норуоттарын култуурата» уорэх биридимитин суруннуур бырагырааммата.

«Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программатыгар киллэриллибит уларытыылар:

Биирдиилээн разделларга уонна темаларга чаабын ахсаана уларыйда.

Уорэх федеральной базиснай былаанын булгуччулаах чааыгар коруллэр. Предмети уорэтэргэ нэдиэлэ5э 1 чаас бэриллэр, (сылга 35 чаас).

Биридимити уорэтии корунэ:

уроук улэтэ, ону табынан бэрэбиэркэлиир тиэстэр, хонтуруолунай улэлэр, бырайыактыыр улэлэр ытыллаллар.

Маннык учебник туяныллар;Е.С.Сергина.. Айылгы аартыга. 6-с кылааска уорэнэр учебник-кинигэ

Уорэх предметин ойдобулэ

«Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программатыгар олобуран «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмет улэлиир программата онобулунна: Дьокуускай- Бичик, 2007.

6 кылааска «Саха Республикатын норуоттарын культурата» **предмет сыала:**

Этнокултуурнай компетенциялары инэриин, араас омук алтыбар эйгэтигэр сатаан олоруу уонна ситиһиилээх социализация усулуобуйатын торуттэрин уурсар.

Предмет соруктара:

1. Бэйэ норуотун духуобунай уонна материальнай ытык ойдобуллэрин аан дойду култууратын арахсыбат чаабын курдук ылыныыны инэриин.
2. Бэйэтин уонна ыаллыы норуоттарын култуураларын туьунан торут билиини олохсутуу.
3. Бэйэ норуотун угэбин, итэ5элин тутуьууну, Хотугу дойду, Саха сирэ, Россия олохтоо5о диэн ойдобулу, атын омуктары кытта алтыбарга бэйэ норуотун култууратын сатаан тиэрдии сатабылын сайыннарыы.
4. Атын тыллаах, итэ5эллээх норуоттар култуураларыгар утуо сыьыаны, ойдоьууну, бодоруьууну иитии.

«Саха Республикатын норуоттарын култуурата» биридимийэт улэлиир бырагыраамматтын ис хобьооно Кэнсиэпсийэ5э бэриллибит идентичность тутулугар соп тубэьэр. Уорэх биридимийэтин тутула уорэхтэьэин туьумэхтэринэн бэриллэр: начаалынай (2-4 кылаастар), орто (5-9 кылаастар). О5ону бэйэтин норуотун култууратын билэр уонна атын норуот култууратын убаастыыр буола улаатарын сайыннараарга, Саха сириин торут норуоттарын торообут тылларын уонна култуураларын инэринэр, сайыннараар ирдэбили уоскэтиигэ сурун бол5омто ууруллар.

Ытык ойдобуллэри уорэх предметин ис хобьоонугар киллэриин

Оскуола5а «Саха Республикатын норуоттарын культуратын» уорэтии о5о5о ытык ойдобуллэри инэриигэ улахан суолталаах. Киьи аймах уйэлэртэн уйэлэргэ оро тутан илдэь кэлбит ытык ойдобуллэрэ торообут тыл эгэлгэтигэр, культуратыгар соноллор. Ол курдук уорэтии ис хобьоонугар культура сурун хайысхаларын сэргэ уруок, уорэтии матырыйаалын быьыытынан торообут дойду, ийэ дойду, айыл5а, улэ, торут дьарык, ыал, дьизэ кэргэн, кэрэ эйгэтэ, утуо санаа, киьи аймах, аан дойду омуктарын культуратын эгэлгэтин курдук ытык ойдобуллэр киирэллэр

Уорэх былааныгар уорэх предметин миэстэтэ

Уорэх Федеральный базиснай учебнай былаанын булгуччулаах уонна уруок таьынан улэ чаастарыттан турар. «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмети уорэтии Уорэх былаанын булгуччулаах чааьыгар коруллэр. Предмети уорэтиигэ 1,2,3,4 чизппэрдэргэ нэдиэлэ5э 1 чаас бэриллэр (сылга 34чаас).

Уорэх предметин уорэтии тумуктэрэ

Ытык ойдобуллэри инэрии тумугэ

Тус суолталаах дьайыы:

Ытык ойдобуллэри билинии:

- саха торут угэстэрин, ытык ойдобуллэрин ылыныы, олохсутуу
- угэс буолбут торут култуураны норуот айымньытын тумугун уонна айылҕаны кытта бииргэ алтыһан олоруу курдук ылыныы.
- ороспуубулукэ норуоттарын ураты култуураларыгар убаастабыллаах сыһыаны култууралар алтыһыларайн сайдыытын сурун усулуобуйатын уонна утарсыылары быһаарар торутун курдук ылыныы
- ахсааньттан, олорор сириттэн тутулуга суох хас биирдии норуот култууратын ылыныы
- норуоттар култууралара эгэлгэ араастааһын уопастыба култууратын байыты тордун курдук ылыныы
- элбэх култууралар алтыһар эйгэлэрэ, бодорууулар, култууралар диалогтара – лиичинэс бэйэтэ уонна гражданскай уопастыба сойиальной сирэ-майгыта сайдар усулуобуйата буоларын ылыныы.

Сатабыллары сайыннарыы:

- бэйэ норуотун угэһин куннээһи олоххо уонна анал этнокультурнай тэрээһиннэргэ (ыһыах, сир-туом уо.д.а.) тутууу
- обугэ утумэн уйэлэргэ олорон ааспыт историятын,культуратын,итэһэлин ааһан-уорэтэн билиһиннэрии;
- бэйэни саха уонна торут олохтоох омуктар Саха сирин олохтооһун быһыытынан билинии
- бэйэни Хотугу дойду култууратын ,билини суруйааччыларын билиһиннэрии
- бэйэһэ, тулалыыр дьонно-сэргэһэ, айылҕа эйгэтигэр убаастабылы иитии.

УОРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТУМУГЭ

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыллар:

- культуроведческой матырыйаалга олобуран сыалы-соругу таба туруорунар, бырайыактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр;
- сир-туому, угэһи толорууга тахсар алҕаһы коннорор;
- культуроведческой билиини, сатабылы, уоруйэһи сопко сыаналыыр;
- кэллэктиибинэн этнокултуурнай улэһэ кыттыһар (норуот бырааһынньыктарыгар уо.д.а.);
- араас этнокултуура усулуобуйатыгар торут угэһи тутууар уонна бэйэни сатаан салайынар;
- пааранан, болоһунэн, хамаанданан уо.д.а. бииргэ алтыһан улэлиир;
- Саха уонна олохтоох торут омуктар бодорууар майгыларын-сигилилэрин олохсуйбут бэрээдэгин бииргэ алтыһыы усулуобуйатыгар учуоттуур;
- тас коруннэринэн, тылларынан, угэстэринэн, итэһэллэринэн утарылаһар дьону кытта ойдоорго уонна алтыһарга бэлэмнээх буолар;
- бэйэ норуотун култууратын атын омуктары кытта алтыһыыга Саха сирин, Россия таһымыгар сатаан кордорор.

Уорэх предметин ис хобооно

6 кылааска «Саха Ороспуубулукэтин норуоттарын култуурата» предмети уорэтии манньк ис хобоонноох буолар: Олох-дьаах културата. Сизрдээх билиилэр; Саха итэ5элэ. Сизэр-туом,угэс; Исторической коруу; Сахалыы култура билинни сайдыыта; Хотугу норуот билинни суруйааччылар.

1 туьумэх « Олох-дьаах културата.Сизрдээх билиилэр »:Куну-дьылы аа5ыы. Куну-дьылы билгэлээбин.Сахалыы кээмэйдэр.Сахалыы эмтээбин.Итэ5элтэн ситимнээх былыргы отобуттар коруулэрэ.Сахалыы эмтээбин ньымалара.Саха5а дьуулу-куолу суолтата.17-с уйэ санатыгар саха оло5о.Дьиз кэргэн. Дьиз кэргэн ийигэр сыьыан сизэрэ. Саха5а сокуон, дьуул-куолу суолтата.

2 туьумэх « Саха итэ5элэ.Сизэр-туом,угэс »:

Саха киьи туьунан ойдобулэ.Обугэ итэ5элигэр уор ойдобулэ.Бахсы Айыыта.Болугур Айыыта. Киьи дьыл5атын туьунан ойдобул. Эн со5отох буолбатаххын. Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ. Сор суоллаах дьаллыктар.Обугэ чоло. Айыыыт айбыт айыы о5отоо.Арыгы..

3 туьумэх « Исторической коруу »:

Дьулэй Буокээн. Чабыр5ах.Билбит-корбут.Петр Аммосович Охлопков-Наара Суох.Хабах да абааьы-ыы. Саха болуьуогэ Н.М.Попов- Иирбит Ньюкуус.Алексей Аржаков-Сэьэн Ардьакыап.Сахалар тустарынан былаан.

4 туьумэх. “Сахалыы култура билинни сайдыыта”:

Олох уйэлэр кирбиилэригэр.Тимофей Сметанин олонхо ойуута. Оьуокай тиллиитэ. Оьуокай ытыллар угэьэ. “Оьуокай” тумсуу. Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола. Айхал эйиэхэ, Аар тай5а..Варганнай музыка сайдыыта.Хомус.Оксокулээх Олоксой. Саха хомо5ой хомуьа.Лука Николанвич Турнин. Иван Егорович Алексеев-Хомус Уйбаан айымньыта. “Алгыс” ансамбль.

5 туьумэх. “Хотугу норуот билинни суруйааччылар”:

Эбээн суруйааччылар.Андрей Кривошапкин алыптаах айымньылар. Ураьа.Ахтыл5ан. Дьыл5ам кытыла. Варвара Григорьевна Белолюбская-Аркук. Ый. Булчут быьа5а.Евдокия Николаевна Бокова.Хайа бараана. Туундара хобууннар дойдулар.Николай Романович Калитин. Умнубаппын обугэм угэьин.Булчут. Галина Ивановна Варламова-Кэптукэ. Чэрииктэ о5онньор. Юкагир суруйааччылар. Гырголь Пура. Эбээн алгыс ырыалара. Эбээн таабырыннара. Гаврил Николаевич Курилов-Улуро-Адо. Нуннии. Николай Николаевич Курилов. Биир эрэ тыллаах хобоон. Кундуттэн кундум. Мин дьадьаны обугэлэрим...

Тематическай былаан

№	Сурун салаалар	Чааба
	Кириитэ	1
	Олох-дьаах культурата.Сиэрдээх билиилэр	11
	Саха итэ5элэ.Сиэр-туом,угэс	4
	Историческай коруу	3
	Сахалыы культура билинни сайдыыта	8
	Хотугу норуот билинни суруйааччылар	5
	Түмүк таһаарыыта	2
	Барыта	34

Учебнай методическай хаачыйыы

- 1.Е.С.Сергина..Айылгы аартыга: 6 кылааска уорэнэр кинигэ/Е.С.Сергина.-2-с тахсыыта.2011 с.учебник. Дьокуускай: Бичик,2014.
- 2.Саха торут культура.Учууталга комо.-Дьокуускай;Саха республикатын национальнай кинигэ изд-вота,1992.
3. «Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программата. Дьокуускай: Бичик, 2007.

ТУСТААХ УЭРЭХ ПРЕДМЕТИН УОРЭТИИ ТУМУГЭ

- анал ойдобуллэри нонуо бэйэни саха быьыытынан билийиннэрэр сатабылы олохсутуу;
- фольклор коруннэрин, норуот ырыатын, музыкатын, торут угэьин, сизэрин-туомун нонуо ороспуубулукэ култуураба, тылга уратылабар угус оруттээх олобун туьунан бастакы билсиьиитин олохсутуу;
- саха омук уонна торут олохтоох норуоттарын култууратын туьунан билиини-корууну кэнэтэр араас матырыяалы туьана уорэнии(уорэх, уус-уран, уорэх-наука, ыйынньык литературатыттан, тылдыттартан, аатыластарыттан, хаарталартан уо.д.а.);
- тобуллабас ойу сайыннарар уоруйэхтэри инэрии

Календарнай – тематическай былаан

№	Уруок темата	ча ас	Уруок тиибэ	Уруок сыала	УУД	Дьыһэ улэ	Кунэ,ыйа (былаан)	Кунэ, ыйа (факт)
Олох-дьаах культурата.Сиэрдээх билиилэр								
1	Кириитэ Олох-дьаах культурата.	1	Сана матырыйаалы уорэтэр Сана матырыйаалы уорэтэр	-обугэ утумэн уйэлэргэ олон ааспыт историятын,куль туратын,итэ5эли н билийиннэри. Торообут дойдуга, республика5а тапталы, киэн туттууну иитии. Олох-дьаах культуратын ,обугэ сиэрдээх билиитин чинэтии. Торообут дойдуга тапталы, киэн туттууну иитии.	Тэһнээьин. Саха омук былыргы уонна аныгы оло5ун-дьаа5ын культуратын тэһнээн коруу. . Тумуктээьин. Бэйэ омук олох- дьаах культуратын, обугэ сиэрдээх билиитин чинэтии, убаастыбыллаах сыьыан – култуурунай нуорма диэн тумук оноруу. Практическай улэ. Былыргы уонна аныгы олох-дьаах культуратын тэһнээн тэтэрээккэ ырытан суруйуу	Ыйытыыларга эппиэт	02.09	02.09

2-3	Куну-дьылы аабы Куну-дьылы билгэлээһин	2	Сана матырыйаалы уорэтэр Сана матырыйаалы уорэтэр	Торообут дойдунан киэн туттуунуу. Куну-дьылы билгэлээһини чинэтии. Торообут дойдуга тапталы, киэн туттууну иитии.	Тэннээһин. Саха омук куну-дьылы билгэлээһини чинчийэн уорэтии. Ый кэрдиис кэмнэ уларыан куну-дьылы аабы. Тумуктээһин. Обугэ сизэрдээх билиитин,куну-дьылы билгэлээһин убаастыбыллаах сыьыан – култуурунай нуорма диэн тумук оноруу. Практической улэ. Айылба кэрэтин кэтээн кору,билгэлээһин Быаарар.Саха сирин айылбатын уратытын быаарар. Ырыты . билинни кэмнэ айылбабытыгар сыьыан туьунан ырытан корор.	Билгэ туьунан литератураны туьунан бэлэмнэнии	09.09 16.09	09.09 16.09
4	Сахалы кээмэйдэр	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Кээмэйдэр уратыларын уорэтии,ырыты ,ылбыт билиини чинэтии	Быаарар. Сахалы кээмэйдэри быаары. Ырыты,билинни кэмнэ кээмэйдэри туьаны туьунан ырытан корор.		23.09	23.09
5-6	Сахалы эмтээһин. Сахалы эмтээһин ньымалара	2	Сана матырыйаалы уорэтэр	Сахалы эмтээһини уорэтии,ылбыт билиини чинэтии	Быаарар. Сахалы эмтээһин саха омук уратытын быаарар. Ырыты . Билинни кэмнэ сахалы эмтээһини утары эбэтэр аныгы олоххо тарбаты, ону ырытан корор	Кэпсииргэ бэлэмнэнии	30.09 07.10	30.09 07.10
7	Сахаба дьуул-куолу суолтата	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Сахаба дьуул-куолу суолтатын уорэтии, ырыты.	Быаарар. Сахаба дьуул-куолу суолтатын быаары. Ырыты,билинни кэмнэ саха омук дьуул-куолу туьунан ырытан корор.		14.10	14.10

8	17-с уйэ санатыгар саха олоҕо	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	17-с уйэ санатыгар саха олоҕун туьунан билиьиннэрии;ы лбыт билиини чинэтии	Билэр. 17-с уйэ санатыгар саха омук ыар олоҕун туьунан кэпсэтэр. Ырытыы. саха омук олоҕун- дьаабын, угэстэрин ырытар. Тэнниир. аныгы олоҕу кытта тэнниир. Кэпсэьин. саха олоҕун ойдобулун туьунан эбии матырыйаалы туьунан иьитиннэрии онорон кэпсиир	«Саха олоҕо»ойтон суруйуу	21.10	21.10
9	Дьиэ-кэргэн. Сокуон.	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Дьиэ-кэргэн олоҕун туьунан билиьиннэрии, ытыктабылы инэрии. Сокуон арааьын ырытыы	Тэннэьин. Дьиэ-кэргэн олоҕун сурун дьарыктарын маарыннаар уонна уратылаар оруттэрин тэннээн корор. Ырытыы. Дьиэ кэргэннэ аналлаах сокуон арааьын ырытар Болохтооьун. Дьиэ кэргэн утуо угэстэрин суолталарынан болохтуур. .	Ыйытыыларга эппиэт	28.10	28.10
10	Саха киһи туһунан ойдобулэ	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Саха киһи туһунан ойдобулу уорэтии..	Ырытыы. Саха киһи туһунан ойдобулу уорэтэр, суолтатын быаарар. .		11.11	11.11
11	Обугэ итэ5элигэр уор ойдобулэ	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Обугэ итэ5элигэр уор ойдобулун уорэтии,ылбыт билиитин чинэтии	Болохтооьун. Обугэ итэ5элигэр уор ойдобул суолтатын болохтуур. Ырытыы. Обугэ итэ5элигэр уор ойдобулэ ырытар		18.11	18.11
12	Киһи дьыл5атын туһунан ойдобул	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Киһи дьыл5атын туһунан ойдобулу	Ырытыы. Киһи дьыл5атын туһунан ойдобулу чинэтэн, угэстэрин ырытар.	Кэпсииргэ бэлэмнэнии	25.11	25.11

				чинэтэн урэтии,ырыты	Кэпсээйн. Киһи дьылбатын туһунан ойдобулун туһунан эбии матырыйаалы туһунан иьитиннэрии онорон кэпсиир.			
13	Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Саха омук олоххо интириэбин \,тардыыытын туһунан билииннэрии	Ырыты. Саха омук олоххо интириэбин, угэстэрин ырытар. Тэнниир. Тыл суолтатын тэнниир. Кэпсээйн. кэпсээннэ олобуран эбии матырыйаалы туһунан иьитиннэрии онорон кэпсиир.		02.12	02.12
14	Дьулэй Буокээн	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Дьулэй Буокээн олобун туһунан билииннэрии. Интэриэби инэрии	Кэпсээйн. Дьулэй Буокээн олобун кэпсиир. Ырыты. Дьулэй Буокээн олоххо интириэбин, улэлэрин ырытар.	Ыйытыыларга эппиэт	09.12	09.12
15	П.А.Охлопков – НаараСуох	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	НаараСуох ыарахан олобун туһунан билииннэрии, ырыты	Кэпсээйн. Наара Суох олобун кэпсиир. Ырыты. Наара Суох олоххо интириэбин, улэлэрин ырытар. Болохтообун. Наара Суох олобун матырыйаалынан арааран болохтуур.		16.12	16.12
16	Саха болуһуогэ Н.М.Попов – ИирбитНьукуус	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Иирбит Ньукуус олобун туһунан билииннэрии. Интэриэби инэрии	Кэпсээйн. Саха болуһуогэ Н.М.Попов – ИирбитНьукуус кэпсиир. Практической улэ. Сурун герой уратылабар, маарыннабар оруттэрин ойуулуур.	Кэпсииргэ бэлэмнэнии.	23.12	23.12
17	Алексей Аржаков – Сэһэн Ардьакыап	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Сэһэн Ардьакыап олобун туһунан билииннэрии. Интэриэби	Кэпсээйн. Сэһэн Ардьакыап туһунан кэпсээйн. Ырыты. Ардьакыап олоххо интириэбин, улэлэрин ырытар.		13.01	13.01

				инэрийн				
18	Олонхо уйэлэр кирбиилэригэр	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Олонхо ытык ойдобуллэрин куннээби олоххо туяана уорэнии	Тэннээын. Олонхону атын омуртар эпостарын кытта тэннээн корор. Практической улэ. Бухатыыр уонна кыыс уратылаар, маарыннабар оруттэрин ойуулуур. Практической улэ. Хабыат, сурунаал, кинигэ, интернет матырыйаалын хомуйар.	Олонхо тылын уорэтии	20.01	20.01
19	Оһуокай ытытлар угэһэ	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Оһуокай ытытлар угэһин ырытан билийиннэрии, уорэтии	Кэпсээын. Оһуохай туьунан кэпсээын. Ырыты. оһуохай ис-хобьонун ырытар Практической улэ. Оһуокайдаан боруобалаан коруу Толоруу. Норуот ырыатын толоро уорэнэр. Сыаналааьын. Бэйэ бэйэлэрин толорууларын сыаналана уорэнэллэр.	Оһуокай тылын уорэтии	27.01	27.01
20	С.А.Зверев – КыылУола	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	С.А.Зверев – КыылУолун олоһун билийиннэрии	Кэпсээын. С.А.Зверев – КыылУолун олоһун туьунан кэпсээын. Практической улэ. Кыыл Уолун ункуутун хамсанытын уорэтии Толоруу. Норуот ырыатын толоро уорэнэр. Сыаналааьын. Бэйэ бэйэлэрин толорууларын сыаналана уорэнэллэр.	.	03.02	
21	Варганнай музыка сайдыта	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	Варганнай музыка туьунан билийиннэрии, ырыты.	Кэпсээын. Варганнай музыка туьунан кэпсээын. Практической улэ. Варганнай музыканы истии	Кэпсииргэ бэлэмнэнии.	10.02	

22	А.Кривошапкин алыптаах айымнбылара	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	А.Кривошапкин алыптаах айымнбылара уорэтии	Кэпсээын. А.Кривошапкин алыптаах айымнбыларын кэпсээын. Практический улэ. Айымнбыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар.		17.02	
23	Варвара Григорьевна Белолюбская – Аркук	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Аркук олобун- дьаабын уорэтии,ырыты	Кэпсээын. Аркук олобун- дьаабын туьунан быьааран кэпсиир. Практический улэ. Айымнбыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар	Кэпсииргэ бэлэмнэнии	24.02	
24	«Дьылбам кытыла айымнбы»	1	Сана матырыйаалы уорэтэр.	«Дьылбам кытыла айымнбы» ис- хобоонун аабан ырыты	Кэпсээын. тылынан уус-уран айымнбытын коруннэрин туьунан быьааран кэпсиир. Практический улэ. Айымнбыларын аабы.	. Кэпсииргэ бэлэмнэнии	02.03	
25	Хатылаабын «Хотугу норуот биллиилээх дьонноро”	1		Барбыт тиэмэлэри бэрэбиэркэлээы н,ыйытыларга эппиэттээын	Сыаналаабын. Бэйэ билиитин сыаналана уорэнэллэр.		09.03	
26	Евдокия Николаевна Бокова	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Е.Н. Бокова олобун туьунан билииннэрии,ы рыты	Кэпсээын. Е.Н. Бокова олобун- дьаабын туьунан быьааран кэпсиир. Практический улэ. Айымнбыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар		16.03	
27	«Булчут быһаба»	1		«Булчут быһаба» ис-хобоонун аабан ырыты		Кэпсииргэ бэлэмнэнии	06.04	
28	Николай Романович Калитин	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Н.Р. Калитин олобун туьунан билииннэрии,ы	Кэпсээын. Н.Р. Калитин олобун- дьаабын туьунан быьааран кэпсиир.		13.04	

				рытыы	Практической улэ. Айымньыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар			
29-30	Туундара хоѳууннар дойдулара	2		Туундара хоѳууннарын туѳунан билиѳиннэри. Олохтоох омук сиэрин-туомун тутуѳа уорэнии.	Эбии матырыйаалы туѳаны. Интернет ресурсалартан, эбии литератураттан туѳунан матырыйаал хомуйар уонна уроукка туттар. Тылы сайыннары. Булбут матырыйаалларын туѳанан талбыт хоѳуун туѳунан билиѳиннэри онорор.		20.04 27.04	
31	Галина Ивановна Варламова – Кэптукэ	1	Сана матырыйаалы уорэтэр	Кэптукэ олоѳун туѳунан билиѳиннэри,ы рытыы	Кэпсэѳин Кэптукэ олоѳун- дѳааѳын туѳунан быѳааран кэпсиир. Практической улэ. Айымньыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар	Кэпсииргэ бэлэмнэнии	04.05	
32	Г.Н.Курилов – УлуроАдо	1		УлуроАдо олоѳун туѳунан билиѳиннэри,ы рытыы	Кэпсэѳин. УлуроАдо олоѳун- дѳааѳын туѳунан быѳааран кэпсиир. Практической улэ. Айымньыларын аабы. Интернет матырыйаалын хомуйар		11.05	
33-34	Хатылааһын. “Сахалыы культура билини сайдыта” Тумук таѳаарыта.Айылѳа ѳа тахсыы	2	Билиини бэрэбиэркэли ир уроук	Ситиѳиитин, билиитин бэрэбиэркэлэнэ уорэнии	Сыаналааѳын. Бэйэ билиитин сыаналана уорэнэллэр. Айылѳа кэрэтин кэтээн коруу		18.05 25.05	